

**Talamdan sa
mga Mensahe alang sa Full-time Training
sa Spring Term sa 2023**

**LINANGKOB NGA HISGOTANAN:
ANG MAHINUNG DANONG MGA PUNTO SA KAMATUORAN SA MGA SULAT NI PABLO**

Mensahe 15

**Nangabudlayng Mga Sacerdote sa Ebanghelyo sa Dios sa Pag-alagad sa Dios diha sa
Atong Espiritu diha sa Ebanghelyo sa Iyang Anak**

Basahong Kasulatan: Rom. 1:1, 9; 15:16; 16:25; Exo. 19:6; 1 Ped. 2:5, 9; Bug. 1:6; 5:10

- I. Ang tuyo sa Dios sa sinugdan segun sa Iyang pamatigayon kana mang mahimong mga sacerdote ang tanang magtutuo Niya (Exo. 19:6; Bug. 1:6; 5:10); gipadayag sa Biblia, nga basahon sa pagkasacerdote, nga gilalang sa Dios ang tawo sa tuyo nga makabaton Siyag pagkasacerdote, kahugpongan sa mga sacerdote, nga moalagad Niya (1 Ped. 2:5, 9; itandi sa Bug. 2:6; Exo. 32:1-6, 25-29):**
- A. Gilalang sa Dios ang tawo sa Iyang dagway aron maanaay pagkasama Niya ang tawo, nga magpadayag Niya.
 - B. Gihatag sa Dios sa tawo ang Iyang pagbulot-an alang sa Iyang ginsakpan, nga nagpakita nga representante sa Dios ang tawo—Gen. 1:26; 1 Cor. 10:31; Rom. 5:17, 21; Isa. 43:7.
 - C. Gilalang sa Dios ang tawo nga dunay espiritu, ug sa Genesis 2:7 ginganlan kining espirituha og “gininhawa sa kinabuhi” (itandi sa Prov. 20:27); ang linalang-sa-Dios nga espiritu sa tawo mao ang galamhang ikontak ug idawat nato sa Dios (Juan 4:24).
 - D. Gibutang sa Dios ang tawo atubangan sa kahoy sa kinabuhi, nagpakita nga nagtinguha ang Dios nga modawat ang tawo Kaniya nga kahoy sa kinabuhi aron ikinabuhi Siya sa tawo—Gen. 2:9; Juan 6:57; Bug. 2:7.
 - E. Isip mga sacerdote, mga tawo sab gyod unta ta nga suod kaayo sa Dios (Exo. 33:11, 14; 2 Cor. 2:10); mga tawo gyod unta ta nga nausa sa Dios, nasayod sa kabubut-on sa Dios, sa kasingkasing sa Dios, ug nidawat sa oraculo sa Dios aron mamulong alang sa Dios; unya mga tawo gyod unta nga magdala sa Dios nganha sa tawo aron ipaambit ang Dios sa tawo ug magdala sa tawo balik sa Dios aron ipausa sa Dios ang tawo (Mal. 2:7; Bug. 1:20; 1 Ped. 4:10-11; 2 Cor. 5:18-20; Heb. 10:22; 4:16; itandi sa Exo. 27:20-21; 28:2).
- II. Gidumilian ni Juan Bautista ang tibuok pagkasacerdote sa Daang Tugon, apan ang buhat niya maoy sinugdan sa pagkasacerdote sa Bag-ong Tugon (Mar. 1:1-4); gisangyaw niya ang bautismo sa paghinulsol aron mapasaylo ang mga sala ingon nga ebanghelyo ni Jesucristo; ang pagpangalagad niya mao “ang sinugdan sa ebanghelyo ni Jesucristo, nga Anak sa Dios” (v. 1):**
- A. Imbis moalagad uban sa iyang amahan nga si Zacarias sulod sa templo, nagpuyo si Juan sa kamingawan, nagsul-ob og ihalas nga biste, nagkaon og ihalas nga kalan-on, ug nagbuhat og ihalas nga buhat; ang gipuy-an, gisul-ob, gikaon, ug ang pagbuhat niya nagtapos sa pagkasacerdote sa Daang Tugong; ang buhat niya maoy sinugdan sa pagkasacerdote sa Bag-ong Tugon—Mar. 1:1-8.
 - B. Ang unang sacerdote sa ebanghelyo sa Dios sa Bag-ong Tugon mao si Juan Bautista; wala siya maghalad og mga torong baka ug mga kanding nga mga halad-inihaw (Heb. 10:1-4), naghalad hinuon siyag mga makasasalang naluwas sa pagsangyaw niya isip mga halad-inihaw, gidala sila ngadto ni Cristo nga labi pang kusgan niya ug ang mobautismo sa mga tawong mahinulsolon diha sa Espiritu Santo aron mapaambitan sila sa kinabuhi (Mar. 1:4-8).

- C. Sa Daang Tugon, sa nahulog na ang tawo, ang tanang mananap nga halad-inihaw nga gihalad sa tawo ngadto sa Dios mga hulagway sa moabot nga Cristo, nagpakita sa moabot nga Cristo nga Manunubos nato; sa Bag-ong Tugon ang naluwas nga mga makasasala maoy espirituhanong mga halad-inihaw nga gihalad ngadto sa Dios diha ni Cristo, uban ni Cristo, ug nausa ni Cristo isip mga bahin ni Cristo, ang pagdako ug pagtubo ni Cristo—Rom. 15:16; 1 Ped. 2:5, 9.
- D. Nagkinabuhi si Ginoong Jesus diha sa bag-ong dispensasyon, kay natapos na man ang daang dispensasyon; nagsugod sa pagsangyaw ni Juan Bautista ang dispensasyon sa Bag-ong Tugon, ang dispensasyon sa grasya, sa ato pa, ang dispensasyon sa ebanghelyo ni Jesucristo—Mar. 1:1-8; Mat. 11:13; Luc. 16:16; Buh. 10:37.

III. “Si Pablo, nga ulipon ni Cristo Jesus, apostol nga tinawag, nga gigahin ngadto sa ebanghelyo sa Dios”—Rom. 1:1:

- A. Ang ebanghelyo sa Dios mao ang maayong balita nga testamento, tugon (Heb. 9:16-17; Luc. 22:20; Isa. 42:6; 49:8); ang baynte-siyete ka basahon sa Bag-ong Tugon, sugod sa Mateo taman sa Bugna, mao ang “malipayong pagsugilon” nga niabot nato gikan sa Dios; ang ebanghelyo sa Dios mao ang tibuok pamatigayon sa Dios sa Bag-ong Tugon uban sa dili matugkad nga kadato ni Cristo ingon nga ebanghelyo (1 Tim. 1:3-4; Juan 1:14, 16; 1 Cor. 15:45b; Efe. 3:8).
- B. Ang ebanghelyo sa Dios, nga nganha niana gigahin si Pablo, mao sab ang hisgotanan sa basahon sa Roma; maisip nga ikalimang ebanghelyo ang basahon sa Roma—1:1; 2:16; 16:25:
 - 1. Ang unang upat ka Ebanghelyo kalabot man sa nagpakatawong Cristo, si Cristo nga naa sa unod, nga nagkinabuhi taliwala sa Iyang mga tinun-an; ang ebanghelyo sa Roma kalabot man sa nabanhawng Cristo ingon nga Espiritu nga nagpuyo sulod sa Iyang mga tinun-an—8:2, 6, 9-11, 16.
 - 2. Gikinahanglan nato ang ikalimang ebanghelyo, ang basahon sa Roma, nga magpadayag sa subjectibong Manluluwas sa sulod nato isip subjectibong ebanghelyo ni Cristo; ang sentrong mensahe sa basahon sa Roma mao nga nagtinguha ang Dios nga transpormahon ang mga makasasalang naa sa unod aron mahimong mga anak sa Dios diha sa espiritu aron maumol ang Lawas ni Cristo nga mapadayag ingon nga mga iglesia lokal—v. 29; 12:1-5; 16:1-27.
 - 3. Molihok gyod tang tanan isip mga sacerdote sa ebanghelyo sa Dios sumala sa pinadayag sa basahon sa Roma; kinahanglan makat-on ta sa mga elemento ug mga detalye sa ebanghelyo, makasinati sa kompletong sulod sa ebanghelyo, ug magban-say sa atong espiritu aron makat-on sa pagpangalagad sa ebanghelyo—15:16.

IV. “Aron mahimo kong ministro ni Cristo Jesus ngadto sa mga Gentil, nangabudlayng [nagpalagsik] sacerdote sa ebanghelyo sa Dios, aron mahinangponon ang paghalad sa mga Gentil, sanglit gibalaan man diha sa Espiritu Santo”—v. 16:

- A. Ang pagkasacerdote ni Pablo nga nangabudlay sa ebanghelyo sa Dios aron mangalagad og Cristo sa mga Gentil sacerdotehanong pag-alagad man ngadto sa Dios, ug ang mga Gentil nga nabatongan niya sa pagsangyaw niya sa ebanghelyo mga halad nga gihalad ngadto sa Dios—1 Ped. 2:5:
 - 1. Ning sacerdotehanong pag-alagad daghang Gentil, nga hugaw ug nahugawan, ang nabalaan diha sa Espiritu Santo ug nahimong ingon niana nga halad, nga hinangponon sa Dios—Rom. 15:16; 16:4-5.
 - 2. Gigahin kining mga Gentil gikan sa mga butang nga kasagaran ug gisuropan sa kinaiya ug elemento sa Dios, ug tungod niana nabalaan sa posisyon ug sa disposisyon; naa sa Espiritu Santo kanang pagbalaana—6:19; 15:16.
 - 3. Basi sa katubsanan ni Cristo, gibag-o, gitransporma, ug gigahin sa Espiritu Santo ngadto sa pagkabalaan ang mga gipanganak pag-usab sa pagtuo nila ngadto ni Cristo—3:24; 12:2; Juan 3:15.

- B. Sumbanan si Pablo sa pagkasacerdote sa ebanghelyo; sa Sulat sa mga taga-Roma, nga kalabot sa ebanghelyo sa Dios, gisultian ta niya unsaon maluwas ug mamatarong ang mga makasasala sa pagtuo nila sa Ginoo, unsaon nila pagpadayon diha ni Cristo sa pagkabalaan ug pagkatransporma nila, ug unsaon nila pagpresentar sa ilang kaugalingon sa Dios ingon nga buhing mga halad-inihaw aron mahimo silang mga bahin sa Lawas ni Cristo nga magkinabuhi sa iglesiahonong kinabuhi, nga hiniusang nagpadayag ni Cristo ug nagpaabot sa Iyang pag-anhi—1 Tes. 2:1-12; Buh. 20:17-36; Rom. 1:16-17; 3:24-26; 12:1, 4-5; 13:11.
- C. Ang pag-alagad sa Bag-ong Tugon nga gitudlo sa Dios mao nga mga sacerdote ang tanang magtutuo nga moalagad sa Dios nga dunay mga halad nga gitinguha Niya—Bug. 1:5-6; 5:9-10; 1 Ped. 2:5, 9:
 - 1. Isip mga sacerdote sa ebanghelyo sa Dios, naghalad tag mga makasasalang naluwas, nga mga bahin sa nidako ug hiniusang Cristo, ngadto sa Dios ingog mga halad-inihaw—Rom. 15:16.
 - 2. Tulo ka lakang ang paghalad sa mga magtutuo sa Dios:
 - a. Ihalad sa mga nagsangyaw sa ebanghelyo ang bag-ong nangaluwas ngadto sa Dios ingog espirituhonong mga halad-inihaw—v. 16; 1 Ped. 2:5.
 - b. Sa motubo na ang bag-ong mga magtutuo ug makasabot na kon unsa ang pagkamagtutuo ni Cristo, madasig sila nga mohalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios ingog buhing halad-inihaw—Rom. 12:1.
 - c. Sa motubo pa gyod ang mga magtutuo hangtod mahamtong, ipresentar sila nga hingkod na diha ni Cristo sa mga nangabudlay kanila—Col. 1:28.
 - 3. Ang pag-alagad sa pagkasacerdote sa ebanghelyo pag-alagad man sa iglesia nga Lawas ni Cristo; ang gipunting sa pag-alagad nato pagluwas man sa mga makasasala ug paghalad kanila sa Dios, ug ang tumong sa atong pag-alagad mao ang pagtukod sa Lawas ni Cristo—Rom. 15:16; 12:4-5; 1 Ped. 2:5, 9; Efe. 4:11-12, 16.

V. “Saksi nako ang Dios, nga gialagaran nako sa akong espiritu diha sa ebanghelyo sa Iyang Anak”—Rom. 1:9:

- A. Sa tanang gipangayo kalabot sa mga magtutuo nga gipadayag sa Bag-ong Tugon, ilabi na sa pagmantala sa ebanghelyo sa Dios, modawat gyod ta sa diosnong sangkap sa Lawas pinaagi sa pagpaambit sa nahikay nga Tulo-usang Dios—Efe. 3:2; Heb. 4:16; Rom. 5:17, 21; Juan 7:37-38; Buh. 6:4; Fil. 1:5-6, 19-25.
- B. Makita gyod unta nato nga ang pag-alagad nato sa Dios diha sa ebanghelyo pagsimba man nato sa Dios; sa Bag-ong Tugon, ang pag-alagad sa Dios sa pagkatinuod sama ra sa pagsimba sa Dios—Mat. 4:9-10; A. A. 1:2; itandi sa Sal. 2:11-12:
 - 1. Ang Griyegong pulong sa *gialagaran* sa Roma 1:9 nagpasabot og “gialagaran diha sa pagsimba,” ingon sa paggamit niini sa Mateo 4:10; 2 Timoteo 1:3; Filipos 3:3; ug Lucas 2:37; giisip ni Pablo ang pagsangyaw niya sa ebanghelyo nga pagsimba ug pag-alagad sa Dios, dili buluhaton lang.
 - 2. Moalagad ngani ta sa Dios, o mosimba sa Dios, nagkinahanglan tag giputli-sa-dugo nga konsensya; putlion gyod ang nahugawang konsensya nato aron makaalagad ta sa Dios sa buhing pag-alagad—Heb. 9:14; 10:22; 1 Juan 1:7, 9; Buh. 24:16; itandi sa 1 Tim. 4:7.
 - 3. Ang pag-alagad nato sa Dios diha sa ebanghelyo pag-alagad man Kaniya diha sa malangkobon-sa-tanan nga Cristo, kay si Cristo man mismo ang ebanghelyo—Buh. 5:42; Rom. 1:3-4; 8:29.
 - 4. Aron makasangyaw sa ebanghelyo sa Anak sa Dios maanaa gyod ta sa gipanganak pag-usab nga espiritu nato (1:9); sa basahon sa Roma gihatagag gibug-aton ni Pablo nga bisan unsa ta (2:29; 8:5-6, 9), bisan unsay naa nato (vv. 10, 16), ug bisan unsay buhaton nato ngadto sa Dios (1:9; 7:6; 8:4, 13; 12:11) kinahanglan naa gyod sa atong espiritu.

- C. “Kita ang sirkunsisyon, ang mga tawong nag-alagad pinaagi sa Espiritu sa Dios ug nag-pasigarbo diha ni Cristo Jesus ug walay pagsalig sa unod”—Fil. 3:3; itandi sa Rom. 2:28-29:
1. Nagpasabot ang *unod* sa tanang pagkamao nato ug naa nato sa natural natong pagkatawo; bisan unsang natural, maayo ba kini o daotan, unod man; isip mga mag-tutuo ni Cristo, dili gyod ta mosalig sa bisan unsang naa nato sa natural natong pagkahimugso, kay tanang iya sa natural nga pagkahimugso nato bahin man sa unod—Fil. 3:4-6.
 2. Nagkinahanglan ta sa kahayag sa Ginoo nga mohayag nato aron dili ta mosalig sa atong natural nga mga kaayo, katakos, kahimoan, o kahibalo; sa mahayagan na ta sa ingon niini, tinuod gyod tang moalagad ug mosimba sa Dios diha sa atong espiritu ug pinaagi sa Espiritu; gusto tang mohapa atubangan sa Ginoo, ug makita nato nga sa panan-aw sa Dios bisan unsang gibuhad diha sa hulog nga kinaiya daotan ug angay nga hukman—vv. 7-8.
- D. Ang buhat ug paghago nato alang sa Ginoo diha sa ebanghelyo dili man pinaagi sa natural nga kinabuhi ug kahimoan nato kondili sa kinabuhi ug gahom sa pagkabanhaw ni Cristo; ang pagkabanhaw maoy walay kataposang prinsipyo sa pag-alagad nato sa Dios—Num. 17:8; 1 Cor. 15:10, 58; 16:10:
1. Moila gyod ta nga balewala ta, walay nabatonan, ug walay mahimo; modangat gyod ta sa kataposan sa atong kaugalingon aron makombinser sa pagkawala gyoy pulos nato—2 Cor. 1:8-9; Exo. 2:14-15; 3:14-15; Luc. 22:32-33; 1 Ped. 5:5-6.
 2. Nagpuyo sa sulod nato ang nabanhawng Cristo nga Espiritung taghatag-og-kinabuhi, nga makapabuhad nato sa dili nato mabuhad sa atong kaugalingon—1 Cor. 15:10; 2 Cor. 1:8-9, 12; 4:7-18.
 3. Dili ngani ta magkinabuhi pinaagi sa natural natong kinabuhi kondili sa diosnong kinabuhi nga naa sa sulod nato, naa ta sa pagkabanhaw; ang lugwa niini mao ang realidad sa Lawas ni Cristo nga tumong sa ebanghelyo sa Dios—Fil. 3:10-11; Efe. 1:22-23.